

1648.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9, člana 89 stav 6, člana 90 stav 6, člana 91 stav 7, člana 94 stav 11, člana 98 stav 3 i člana 106 stav 7 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17), uz prethodnu saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Agencija za civilno vazduhoplovstvo donijela je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSADI VAZDUHOPLOVA

Član 1

U Pravilniku o posadi vazduhoplova („Službeni list CG“, br. 08/13, 23/14, 27/15 i 15/17) u članu 2, u stavu 1 poslije tačke 2d, dodaje se nova tačka 2e, koja glasi:

„2e) Uredba komisije (EU) broj 2018/1119 od 31. jula 2018. godine kojom se mijenja i dopunjava Uredba (EU) broj 1178/2011 u odnosu na deklarisanе organizacije za obuku, koja je data u Prilogu 7 ovog pravilnika“.

U stavu 2 riječi „Priloga 1-6“ zamjenjuju se riječima „Priloga 1-7“.

Član 2

U članu 4 riječi „Priloga 1-6“ zamjenjuju se riječima „Priloga 1-7“.

Član 3

Poslije Priloga 6, dodaje se novi Prilog 7, koji je prilog ovog pravilnika.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 02/1-2627/3-18
Podgorica, 18.12.2018. godine

Direktor,
Dragan Đurović, s.r.

**UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1119
od 31. jula 2018. godine
kojom se mijenja i dopunjava Uredba (EU) br. 1178/2011 u odnosu na deklarirane
organizacije za obuku**

Član 1

Uredba (EU) br. 1178/2011 mijenja se i dopunjava na sljedeći način:

(1) u članu 2, dodaju se sljedeća značenja izraza:

„(14) „prihvatljivi načini usaglašavanja (AMC)” su neobavezujući standardi koje je usvojila Agencija za ilustraciju mogućnosti uspostavljanja usklađenosti sa Uredbom (EZ) br.216/2008 i njenim Pravilima za primjenu;

(15) „alternativni načini usaglašavanja (AltMoC)” su oni koji predlažu alternativu postojećem AMC-u ili oni koji predlažu novi način da se uspostavi usklađenost sa Uredbom (EZ) br.216/2008 i njenim Pravilima za primjenu za koje nema odgovarajućih AMC-ova usvojenih od strane Agencije;

(16) „odobrena organizacija za obuku (ATO)“ je organizacija koja ima pravo da pruža obuku pilotima na osnovu odobrenja izdatog u skladu sa prvim podstavom člana 10a(1);

(17) „uređaj za osnovnu instrumentalnu obuku (BITD model)” označava uređaj na zemlji namijenjen za obuku pilota, koji predstavlja poziciju pilota učenika za klasu aviona, koji može da koristi instrumentalni panel na bazi displeja i komande leta sa opružnim mehanizmom, i koji pruža platformu za obuku u najmanjoj mjeri za proceduralne aspekte instrumentalnog letenja;

(18) „specifikacije sertifikacije (CS)“ su tehnički standardi usvojeni od strane Agencije koji ukazuju na načine koje treba da koristi organizacija u svrhu sertifikacije;

(19) „instruktor letenja (FI)“ je instruktor sa pravima sprovođenja obuke u vazduhoplovu, u skladu sa Poddjelom J Aneksa I (Dio-FCL);

(20) „uređaj za simuliranje leta (FSTD)“ je uređaj za obuku pilota koji je:

(a) u slučaju aviona, potpuni simulator leta (FFS), uređaj za letačku obuku (FTD), uređaj za vježbanje letačko-navigacijskih procedura (FNPT), ili osnovni trener za instrumentalnu obuku (BITD);

(b) u slučaju helikoptera, potpuni simulator leta (FFS), uređaj za letačku obuku (FTD) ili osnovni trener za instrumentalnu obuku (FNPT);

(21) „FSTD kvalifikacija“ je nivo tehničke sposobnosti FSTD kako je navedeno u specifikacijama sertifikacije koje se odnose na predmetni FSTD;

(22) „sjedište“ organizacije predstavlja glavnu kancelariju ili registrovanu kancelariju organizacije u okviru koje se obavljaju glavne finansijske funkcije i operativna kontrola aktivnosti navedenih u ovoj Uredbi;

(23) „uputstvo za test kvalifikacije (QTG)“ je dokument namijenjen da demonstrira da kvalitet performansi i rukovanja FSTD-ijem predstavlja isti kvalitet performansi i rukovanja vazduhoplovom, klasom aviona ili tipom helikoptera, koji se simuliraju u propisanim granicama i da su svi primjenljivi zahtjevi ispunjeni. QTG uključuje kako podatke o vazduhoplovu, klasi aviona ili tipu helikoptera, tako i podatke FSTD-a koji se koriste u svrhu pružanja podrške validaciji;

(24) „deklarisana organizacija za obuku (DTO)“ je organizacija koja ima pravo da pruža obuku pilotima na osnovu deklaracije date u skladu sa drugim podstavom člana 10a(1);

(25) „program obuke DTO-a“ je dokument sačinjen od strane DTO-a, kojim se detaljno opisuje kurs obuke koju pruža taj DTO.“;

(2) Član 10a mijenja se i dopunjava na sljedeći način:

(a) stav 1 mijenja se i glasi:

„1. Organizacije, u skladu sa članom 7(3) Uredbe (EZ) br. 216/2008, imaju pravo da pružaju obuku pilotima koji su uključeni u operacije vazduhoplova iz člana 4(1)(b) i (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008 samo kada je tim organizacijama od strane nadležnog organa izdato odobrenje kojim se potvrđuje da su one usklađene sa osnovnim zahtjevima propisanim u Aneksu III Uredbe (EZ) br. 216/2008 i sa zahtjevima Aneksa VII ove Uredbe Regulation.

Ipak, odstupanjem od člana 7(3) Uredbe (EZ) br. 216/2008 i prvog podstava ovog stava, organizacije imaju pravo da pružaju obuku iz tačke DTO.GEN.110 Aneksa VIII ove Uredbe bez tog odobrenja ukoliko su dale deklaraciju nadležnom organu u skladu sa zahtjevima propisanim tačkom DTO.GEN.115 tog Aneksa i, ukoliko se tako zahtijeva u skladu sa tačkom DTO.GEN.230(c) tog Aneksa, i kada je nadležni organ odobrio program obuke.“;

(b) stav 3 mijenja se i glasi:

„3. Organizacijama za obuku koje su u saglasnosti sa JAR-om dozvoljeno je da pružaju obuku za dozvolu privatnog pilota (PPL) u skladu sa Dijelom-FCL, za odgovarajuće ovlašćenje sadržano u registraciji i za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (LAPL) do 8. aprila 2019. godine bez usklađenosti sa odredbama Aneksa VII i VIII, ukoliko su registrovani prije 8. aprila 2015. godine.“;

(3) član 12 mijenja se i dopunjava na sljedeći način:

(a) stav 2a mijenja se i glasi:

„2a. Odstupajući od stava 1, države članice mogu da odluče da ne primjenjuju do 8. aprila 2020. godine:

(1) odredbe Aneksa I koje se odnose na dozvole pilota jedrilica i balona;

(2) odredbe Aneksa VII i VIII na organizacije za obuku koje pružaju obuku samo za nacionalnu dozvolu koja je prihvatljiva u skladu sa članom 4(3) Uredbe (EU) br. 1178/2011, za konverziju u Dio-FCL dozvolu pilota za laki vazduhoplov (LAPL) za jedrilice i balone, Dio-FCL dozvolu pilota jedrilice (SPL) ili Dio-FCL dozvolu pilota balona (BPL);

(3) odredbe Poddijela B Aneksa I.“;

(b) dodaje se novi stav 8 koji glasi:

„8. Odstupajući od stava 1, tačka FCL.315.A, druga rečenica stava (a) tačke FCL.410.A i stava (c) tačke FCL.725.A Aneksa I (Dio-FCL) primjenjuje se od 8. aprila 2019. godine.“;

(4) Aneks I mijenja se i dopunjava u skladu sa Aneksom I ove Uredbe;

(5) Aneks VI mijenja se i dopunjava u skladu sa Aneksom II ove Uredbe;

(6) Aneks VII mijenja se i dopunjava u skladu sa Aneksom III ove Uredbe;

(7) Aneks VIII se dodaje kako je istaknuto u Aneksu IV ove Uredbe.

Član 2

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.

Ova Uredba obavezujuća je u cjelosti i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sačinjeno u Briselu, 31. jula 2018. godine.

Za Komisiju
Predsjednik
Žan-Klod JUNKER

ANEKS I

Aneks I Uredbe (EU) br. 1178/2011 (Dio-FCL) mijenja se i dopunjava na sljedeći način:

(1) u tački FCL.010, briše se značenje izraza „Osnovni trener instrumentalne obuke“.

(2) tačka FCL.025 mijenja se i dopunjava na sljedeći način:

(a) u tački (a), tačke (2) i (3) mijenjaju se i glase:

„(2) Podnosioci zahtjeva smiju da pristupe ispitu teorijskog znanja samo ako ih preporuči deklarirana organizacija za obuku (DTO) ili odobrena organizacija za obuku (ATO) koja je odgovorna za njihovu obuku, nakon što su završili odgovarajuće elemente kursa teorijskog dijela obuke u skladu sa zadovoljavajućim standardima.

(3) Preporuka od strane DTO ili ATO važi 12 mjeseci. Ako podnositelj zahtjeva nije uspio u bar jednom pokušaju polaganja ispita teorijskog znanja u ovom roku važenja, potrebu za daljom obukom određuje DTO ili ATO, na osnovu potrebe podnosioca zahtjeva.“;

(b) tačka (b) mijenja se i dopunjava na sljedeći način:

(i) u prvom stavu, tačka (3) mijenja se i glasi:

„(3) Ukoliko podnositelj zahtjeva nije uspio da položi neki od dijelova ispita teorijskog znanja iz četiri pokušaja, ili nije uspio da položi nijedan dio u šest ispitnih rokova ili u periodu iz stava (2), mora ponovo da polaže cjelokupni ispit.

Prije ponovnog polaganja ispita teorijskog znanja, podnositelj zahtjeva mora da prođe dodatnu obuku u DTO-u ili ATO-u. Obim i područje primjene potrebne obuke određuje DTO ili ATO, na osnovu potreba podnosioca zahtjeva.“;

(ii) drugi stav se briše;

(3) tačka FCL.115 mijenja se i glasi:

„FCL.115 LAPL — Kurs obuke

(a) Podnosioci zahtjeva za LAPL moraju završiti kurs obuke u okviru jednog DTO-a ili ATO-a.

(b) Kurs obuhvata obuku u teorijskom znanju i letenju koje odgovaraju pravima svojstvenim LAPL-u za koji se podnosi zahtjev.

- (c) Obuka u teorijskom znanju i letenju može da se završi u DTO-u ili ATO-u koji se razlikuje od onog u kojem su podnosioci zahtjeva započeli svoju obuku.“;
- (4) U tački FCL.110.A, tačke (b) i (c) mijenjaju se i glase:
- „(b) Posebni uslovi za podnosiocima zahtjeva koji posjeduju LAPL(S) ili SPL sa TMG ekstenzijom. Podnosioci zahtjeva za LAPL(A) koji posjeduju LAPL(S) ili SPL sa TMG ekstenzijom moraju da završe najmanje 21 sat letenja na TMG-u nakon upisa TMG esktenzije i da ispune zahtjeve FCL.135.A (a) na avionima.
- (c) Priznavanje. Podnosiocima zahtjeva sa prethodnim iskustvom kao PIC može biti priznato iskustvo za zahtjeve iz tačke (a).
- Obim priznavanja utvrđuje DTO ili ATO gdje pilot pohađa kurs obuke, na osnovu prijemnog letačkog testa, ali u svakom slučaju:
- (1) ne prelazi ukupno vrijeme letenja kao PIC;
 - (2) ne prelazi 50% sati koji se zahtijevaju u skladu sa tačkom (a);
 - (3) ne obuhvata zahtjeve iz tačke (a)(2).“;
- (5) u tački FCL.110.H, tačka (b) mijenja se i glasi:
- „(b) Priznavanje. Podnosiocima zahtjeva sa prethodnim iskustvom kao PIC može biti priznato iskustvo za zahtjeve iz tačke (a).
- Obim priznavanja određuje DTO ili ATO gdje pilot pohađa kurs obuke, na osnovu prijemnog letačkog testa, ali u svakom slučaju:
- (1) ne prelazi ukupno vrijeme letenja kao PIC;
 - (2) ne prelazi 50% sati koji se zahtijevaju u skladu sa tačkom (a);
 - (3) ne obuhvata zahtjeve iz tačke (a)(2).“;
- (6) u tački FCL.110.S, tačka (c) mijenja se i glasi:
- „(c) Priznavanje. Podnosiocima zahtjeva sa prethodnim iskustvom kao PIC može biti priznato iskustvo za zahtjeve iz tačke (a).
- Obim priznavanja određuje DTO ili ATO gdje pilot pohađa kurs obuke, na osnovu prijemnog letačkog testa, ali u svakom slučaju:
- (1) ne prelazi ukupno vrijeme letenja kao PIC;
 - (2) ne prelazi 50% sati koji se zahtijevaju u skladu sa tačkom (a);
 - (3) ne obuhvata zahtjeve iz tački (2), (3) i (4) tačke (a).“;
- (7) u tački FCL.135.S, uvodna fraza mijenja se i glasi:
- „Prava LAPL(S) će biti proširena na TMG, kada pilot završi, u DTO-u ili ATO-u, najmanje:“;
- (8) u tački FCL.110.B, tačka (b) mijenja se i glasi:
- „(b) Priznavanje. Podnosiocima zahtjeva sa prethodnim iskustvom kao PIC može biti priznato iskustvo za zahtjeve iz tačke (a).
- Obim priznavanja određuje DTO ili ATO gdje pilot pohađa kurs obuke, na osnovu prijemnog letačkog testa, ali u svakom slučaju:
- (1) ne prelazi ukupno vrijeme letenja kao PIC u balonima;

- (2) ne prelazi 50% sati koji se zahtijevaju u skladu sa tačkom (a);
- (3) ne obuhvata zahtjeve iz tački (2) i (3) tačke (a).“;
- (9) u tački FCL.135.B, uvodna fraza mijenja se i glasi:
- „Prava LAPL(B) su ograničena na klasu balona na kojoj je izvršen praktični ispit. Ovo ograničenje se može ukloniti kada pilot završi na drugoj klasi, u DTO-u ili ATO-u, najmanje:“;
- (10) tačka FCL.210 mijenja se i glasi:

„FCL.210 Kurs obuke

- (a) Podnosioci zahtjeva za BPL, SPL ili PPL moraju završiti kurs obuke u okviru jednog DTO-a ili ATO-a.
- (b) Kurs obuhvata obuku u teorijskom znanju i letenju koje odgovaraju pravima svojstvenim BPL-u, SPL-u ili PPL-u za koji se podnosi zahtjev.
- (c) Obuka u teorijskom znanju i letenju može da se završi u DTO-u ili ATO-u koji se razlikuje od onog u kojem su podnosioci zahtjeva započeli svoju obuku.“;
- (11) U tački FCL.210.A, tačke (b) i (c) mijenjaju se i glase:

„(b) Posebni uslovi za podnosiocce zahtjeva koji posjeduju LAPL(A). Podnosioci zahtjeva za PPL(A) koji posjeduju LAPL(A) moraju završiti najmanje 15 sati letenja na avionima nakon izdavanja LAPL(A), od kojih najmanje 10 mora biti letačka obuka završena na kursu obuke u DTO-u ili ATO-u. Kurs obuke mora da obuhvati najmanje 4 sata samostalnog letenja pod nadzorom, uključujući najmanje 2 sata samostalnog maršrutnog letenja sa najmanje jednim maršrutnim letom od najmanje 270 km (150 NM), tokom kojih se izvrše slijetanja sa potpunim zaustavljanjem na dva različita aerodroma od aerodroma odlaska.

(c) Posebni uslovi za podnosiocce zahtjeva koji posjeduju LAPL(S) ili SPL sa TMG ekstenzijom. Podnosioci zahtjev za PPL(A) kojij posjeduju LAPL(S) ili SPL sa TMG ekstenzijom moraju da završe:

- (1) najmanje 24 sata naleta na TMG-u poslije upisa TMG ekstenzije; i
- (2) najmanje 15 sati letačke obuke na avionima na kursu obuke u DTO-u ili ATO-u, uključujući u najmanjoj mjeri zahtjeve iz tačke (a)(2).“;
- (12) u tački FCL.210.H, tačka (b) mijenja se i glasi:

„(b) Posebni uslovi za podnosiocce zahtjeva koji posjeduju LAPL(H). Podnosioci zahtjeva za PPL(H) koji posjeduju LAPL(H) moraju da završe kurs obuke u DTO-u ili ATO-u. Ovaj kurs obuke mora da obuhvati najmanje 5 sati letačke obuke sa instruktorom i najmanje jedan nadzirani samostalni maršrutni let od najmanje 185 km (100 NM), sa potpunim zaustavljanjem na dva različita aerodroma od aerodroma odlaska.“;

- (13) u tački FCL.725, tačka (a) mijenja se i glasi:

„(a) Kurs obuke. Podnosilac zahtjeva za ovlašćenje za letenje na klasi ili tipu mora da završi kurs obuke u ATO-u. Podnosilac zahtjeva za ovlašćenje za klasu jednomotornih klipnih aviona ne-visokih performansi, za ovlašćenje za TMG klasu ili ovlašćenje za tip jednomotornog helikoptera iz tačke DTO.GEN.110(a)(2)(c) Aneksa VIII (Dio-DTO) može da položi kurs obuke u DTO-u. Kurs obuke za ovlašćenje za tip mora da sadrži obavezne elemente obuke za odgovarajući tip kao

što je definisano u podacima operativne podobnosti utvrđenim u skladu s Aneksom I (Dio-21) Uredbe Komisije (EU) br. 748/2012.“;

(14) u tački FCL.740, tačka (b) mijenja se i glasi:

„(b) Obnova. Ukoliko je ovlašćenje za klasu ili tip isteklo, podnosilac zahtjeva mora:

(1) da položi provjeru stručnosti u skladu sa Dodatkom 9 ovog Aneksa;

(2) prije provjere stručnosti iz tačke (1), da pohađa obuku osvježavanja znanja u ATO-u, kada je to neophodno radi dostizanja nivoa stručnosti neophodnog za siguran rad na odgovarajućoj klasi ili tipu vazduhoplova. Ipak, podnosilac zahtjeva može da pohađa obuku:

(i) u DTO-u ili ATO-u, ako je isteklo ovlašćenje za klasu jednomotornih klipnih aviona ne-visokih performansi, ovlašćenje za TMG klasu ili ovlašćenje za tip jednomotornog helikoptera iz tačke DTO.GEN.110(a)(2)(c) Aneksa VIII (Dio-DTO);

(ii) u DTO-u, u ATO-u ili sa instruktorom, ako je ovlašćenje isteklo prije najviše tri godine i ako je bila riječ o ovlašćenju za klasu jednomotornih klipnih aviona ne-visokih performansi ili ovlašćenju za TMG klasu.“;

(15) u tački FCL.800(b)(2), uvodna fraza mijenja se i glasi:

„(2) kurs obuke u DTO-u ili ATO-u, uključujući.“;

(16) tačka FCL.805 mijenja se i dopunjava na sljedeći način:

(a) u tački (b)(2), uvodna fraza mijenja se i glasi:

„(2) kurs obuke u DTO-u ili u ATO-u, uključujući.“;

(b) u tački (c)(2), uvodna fraza mijenja se i glasi:

„(2) kurs obuke u DTO-u ili u ATO-u, uključujući.“;

(17) tačka FCL.810 mijenja se i dopunjava na sljedeći način:

(a) u tački (a)(1), uvodna fraza mijenja se i glasi:

„(1) Ako se prava za LAPL, SPL ili PPL za avione, TMG ili vazdušne brodove budu koristila u uslovima VFR noću, podnosioci zahtjeva moraju da imaju završen kurs obuke u DTO-u ili u ATO-u. Kurs se sastoji od:“;

(b) u tački (b)(2), uvodna fraza mijenja se i glasi:

„(2) završiti kurs obuke u DTO-u ili u ATO-u. Kurs se mora završiti u roku od 6 mjeseci i obuhvata:“;

(18) u tački FCL.815, tačka (b) mijenja se i glasi:

„(b) Kurs obuke. Podnosioci zahtjeva za ovlašćenje za letenje u planinskom području, moraju da završe, u roku od 24 mjeseca, kurs teorijskog znanja i letačke obuke u DTO-u ili ATO-u. Sadržaj kursa mora biti odgovarajući traženim pravima za ovlašćenje za letenje u planinskom području za koje se podnosi zahtjev.“;

(19) u tački FCL.830(b)(2), uvodna fraza mijenja se i glasi:

„(2) da završe kurs obuke u DTO-u ili u ATO-u, uključujući.“;

(20) tačka FCL.930 mijenja se i glasi:

„FCL.930 Kurs obuke

- (a) Podnosilac zahtjeva za uvjerenje instruktora, mora da završi kurs teorijskog znanja i letačku obuku u ATO-u. Podnosilac zahtjeva za uvjerenje instruktora za jedrilice i balone mora da završi kurs teorijskog znanja i letačku obuku u DTO-u.
- (b) Pored posebnih elemenata propisanih u ovom Aneksu (Dio-FCL) za svaku kategoriju instruktora, kurs obuke mora da sadrži elemente koji se zahtijevaju u tački FCL.920.“;
- (21) u tački FCL.910.FI(a), uvodna fraza mijenja se i glasi:
- „(a) FI ima prava koja su ograničena na sprovođenje letačke obuke pod nadzorom FI-ja za istu kategoriju vazduhoplova kojeg imenuje DTO ili ATO za tu svrhu, u sljedećim slučajevima:“;
- (22) u tački FCL.1015, tačka (a) mijenja se i glasi:
- „(a) Podnosilac zahtjeva za uvjerenje ispitivača, mora da pohađa kurs standardizacije kod nadležnog organa ili kod ATO-a, odobren od strane nadležnog organa. Podnosilac zahtjeva za uvjerenje ispitivača za jedrilice ili balone može da pohađa kurs standardizacije kod DTO-a, odobren od strane nadležnog organa.“;
- (23) u tački FCL.1025(b), tačka (2) mijenja se i glasi:
- „(2) prisustvovao, tokom posljednje godine perioda važenja, kursu za osvježavanje znanja ispitivača kod nadležnog organa ili kod ATO-a, odobren od strane nadležnog organa. Ispitivač koji ima uvjerenje za jedrilice i balone može da prisustvuje, tokom posljednje godine perioda važenja, kursu za osvježavanje znanja ispitivača kod DTO-a, odobrenom od strane nadležnog organa.“

ANEKS II

Aneks VI Uredbe (EU) br. 1178/2011 (Dio-ARA) mijenja se i dopunjava na sljedeći način:

- (1) tačka ARA.GEN.105 se briše;
- (2) u tački ARA.GEN.200, tačka (c) mijenja se i glasi:
- „(c) Nadležni organ mora da utvrdi procedure za učešće u međusobnoj razmjeni svih potrebnih informacija i pomoći sa drugim relevantnim nadležnim organima, uključujući informacije o svim nalazima, korektivnim propratnim (*follow-up*) akcijama koje su preduzete shodno tim nalazima i mjerama za sprovođenje koje su preduzete kao rezultat nadzora lica i organizacija koje vrše aktivnosti na teritoriji države članice, ali su sertifikovani od strane nadležnog organa druge države članice ili su dali deklaraciju nadležnom organu druge države članice ili Agenciji.“;
- (3) tačka ARA.GEN.220 mijenja se i dopunjava na sljedeći način:
- (a) u tački (a), tačka (4) mijenja se i glasi:
- „(4) procesa serfitikacije i davanja deklaracije kao i nadzora sertifikovanih ili deklariranih organizacija;“;
- (b) tačka (b) mijenja se i glasi:

„(b) Nadležni organ mora da sačini i vodi evidenciju o svim sertifikatima organizacija, sertifikatima kvalifikacije FSTD-a i dozvolama osoblja, uvjerenjima i potvrđama koje izdaje, DTO deklaracijama koje prima i programima obuke DTO-a koje je potvrdio ili odobrio u saglasnosti sa Aneksom I (Dio-FCL).“;

(4) u tački ARA.GEN.300(a), tačka (2) mijenja se i glasi:

„(2) kontinuiranu usklađenost sa zahtjevima primjenljivim na lica koja imaju dozvole, ovlašćenja i sertifikate, organizacije koje je sertifikovao, imaoce sertifikata kvalifikacije FSTD i organizacija od kojih je primio deklaraciju.“;

(5) u tački ARA.GEN.305, dodaje se nova tačka (f) koja glasi:

„(f) Bez obzira na tačke (b), (c), i (ca), program nadzora DTO-a se sačinjava uzimajući u obzir specifičnu prirodu organizacije, kompleksnost njenih aktivnosti i rezultate prethodnih nadzornih aktivnosti i zasniva se na procjeni rizika povezanih sa tipom obuke koja se pruža. Nadzorne aktivnosti uključuju inspekcije, uključujući nenajavljene inspekcije, a mogu, ukoliko to nadležni organ smatra potrebnim, da uključe i provjere-audit-e.“;

(6) u tački ARA.GEN.330, dodaje se nova tačka (d) koja glasi:

„(d) Bez obzira na tačke (a), (b) i (c), u slučaju promjena informacija sadržanih u deklaracijama dobijenim od strane DTO ili programa obuke koje koristi DTO, o kojima su obaviještene u skladu sa tačkom DTO.GEN.116 Aneksa VIII (Dijela-DTO), nadležni organ djeluje u skladu sa zahtjevima iz tačaka ARA.DTO.105 i ARA.DTO.110, ukoliko je primjenljivo.“;

(7) tačka ARA.GEN.350 mijenja se i dopunjava na sljedeći način:

(a) dodaje se nova tačka (da) koja glasi:

„(da) Bez obzira na tačke (a) do (d), u slučaju DTO-a, ukoliko tokom nadzora ili na bilo koji drugi način nadležni organ pronađe dokaz kojim se ukazuje na neusklađenost sa osnovnim zahtjevima iz Aneksa III Uredbe (EZ) br. 216/2008 ili sa zahtjevima Aneksa I (Dio-FCL) i Aneksa VIII (Dio-DTO) ove Uredbe od strane DTO-a, nadležni organ:

(1) podiže nalaz, evidentira ga, dostavlja ga u pisanoj formi predstavniku DTO-a i određuje odgovarajući vremenski period u kojem DTO treba da preduzme korake navedene u tački DTO.GEN.150 Aneksa VIII (Dio-DTO);

(2) preduzima neodložnu i odgovarajuću akciju u cilju ograničavanja ili zabranjivanja aktivnosti obuke koje nisu usklađene dok DTO ne preduzme korektivnu akciju iz tačke (1), gdje je došlo do bilo koje od sljedećih situacija:

(i) identifikovan je sigurnosni problem;

(ii) DTO nije preduzela korektivnu akciju u skladu sa tačkom DTO.GEN.150;

(3) u odnosu na programe obuke iz tačke DTO.GEN.230(c) Aneksa VIII (Dio-DTO), ograničava, suspenduje ili ukida odobrenje programa obuke;

(4) preduzima bilo kakve dalje mjere za sprovođenje koje su potrebne kako bi se obezbijedilo okončanje neusklađenosti i, ukoliko je potrebno, otklanja njene posljedice.“;

(b) tačka (e) mijenja se i glasi:

„(e) Ne dovodeći u pitanje bilo koje dodatne mjere za sprovođenje, kada organ države članice koji djeluje u skladu sa tačkom ARA.GEN.300(d) identifikuje neusklađenost organizacije sertifikovane od strane, ili organizacije koja je dala deklaraciju kod, nadležnog organa druge države članice ili Agencije, sa osnovnim zahtjevima iz Aneksa III Uredbe (EZ) br. 216/2008 ili sa zahtjevima Aneksa I (Dio-FCL) i Aneksa VIII (Dio-DTO) ove Uredbe od strane, dužan je da obavijesti taj nadležni organ o toj neusklađenosti.“;

(8) dodaje se novi Poddio DTO poslije Poddijela MED koji glasi:

„PODDIO DTO
**POSEBNI ZAHTJEVI KOJI SE ODOSE NA DEKLARISANE ORGANIZACIJE ZA
OBUKU (DTO)**

ARA.DTO.100 Deklaracija nadležnom organu

- a) Po prijemu deklaracije od DTO-a, nadležni organ provjerava da li deklaracija sadrži sve informacije navedene u tački DTO.GEN.115 Aneksa VIII (Dio-DTO) i potvrđuje prijem deklaracije, uključujući i dodjeljivanje individualnog DTO referentnog broja predstavniku DTO-a.
- b) Ako deklaracija ne sadrži potrebne informacije, ili ako sadrži informacije koje ukazuju na neusklađenost sa osnovnim zahtjevima navedenim u Aneksu III Uredbe (EZ) br. 216/2008 ili sa zahtjevima Aneksa I (Dio-FCL) i Aneksa VIII (Dio-DTO) ove Uredbe, nadležni organ postupa u skladu sa tačkom ARA.GEN.350(da).

ARA.DTO.105 Izmjene deklaracija

Po prijemu obavještenja o izmjeni informacija sadržanih u deklaraciji DTO-a, nadležni organ postupa u skladu sa tačkom ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110 Potvrđivanje usklađenosti programa obuke

- (a) Po prijemu programa obuke DTO-a, kao i svih izmjena istog, o kojem se obavještava u skladu sa tačkom DTO.GEN.115(c) Aneksa VIII (Dio-DTO) ili zahtjeva za odobrenje programa obuke DTO-a, koji je dostavljen u skladu sa tačkom DTO.GEN.230(c) tog Aneksa, nadležni organ potvrđuje usklađenost tih programa obuke sa zahtjevima iz Aneksa I (Dio-FCL).
- (b) Kad se nadležni organ uvjeri da su program obuke DTO-a i sve njegove naknadne izmjene usklađeni sa tim zahtjevima, obavještava o tome predstavnika DTO-a u pisanoj formi ili, u slučaju iz tačke DTO.GEN.230(c) Aneksa VIII (Dio-DTO), odobravaju program obuke. Za takvo odobrenje koristi se obrazac iz Dodatka VIII ovog Aneksa (Dio-ARA).
- (c) U slučaju bilo kakve neusklađenosti, nadležni organ postupa u skladu sa tačkom ARA.GEN.350(da) ili, u slučaju iz tačke DTO.GEN.230(c) Aneksa VIII (Dio-DTO), odbija zahtjev za odobrenje programa obuke.“;

(9) Dodaje se novi Dodatak VIII koji glasi:

„*Dodatak VIII Aneksa VI (Dio-ARA)*
Odobrenje programa obuke
za deklarisanu organizaciju za obuku (DTO)
Evropska unija (*)
Nadležni organ

Organ izdavanja:

Naziv DTO-a:

Referentni broj DTO-a:

Odobreni program(i) obuke: Standardizacija ispitivača – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B)(**) Seminar osvježanja znanja – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B)(**)	Referentna oznaka dokumenta:	Napomene:
---	------------------------------	-----------

Gore navedeni program(i) obuke prethodno je potvrđen od strane gore navedenog nadležnog organa i utvrđeno je da je u saglasnosti sa zahtjevima iz Aneksa I (Dio-FCL) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011.

Datum izdavanja:

Potpis: [nadležni organ]

(*) „Evropska unija“ treba da bude izbrisana za države koje nisu članice EU-a.

(**) Prilagoditi prema potrebi.

EASA obrazac XXX, 1. izdanje – strana 1/1”.

ANEKS III

U Aneksu VII Uredbe (EU) br. 1178/2011 (Dio-ORA) uvodna fraza u tački ORA.ATO.120 mijenja se i glasi:

„Sljedeća evidencija se čuva tokom trajanja kursa i tri godine nakon završetka obuke”.

ANEKS IV

„ANEKS VIII

ZAHTJEVI ZA DEKLARISANE ORGANIZACIJE ZA OBUKU (DTO)

[DIO-DTO]

DTO.GEN.100 Opšte

U skladu sa drugim podstavom člana 10a(1), u ovom Aneksu (Dio-DTO) navedeni su zahtjevi koji se primjenjuju na organizacije za obuku pilota koje pružaju obuku iz tačke DTO.GEN.110 na osnovu deklaracije date u skladu s tačkom DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105 Nadležni organ

U svrhu ovog Aneksa (Dio-DTO), nadležni organ u pogledu DTO-a je organ koji je odredila država članica na čijoj teritoriji se nalazi glavno mjesto poslovanja DTO-a.

DTO.GEN.110 Oblast primjene obuke

(a) DTO ima pravo da pruži sljedeću obuku, pod uslovom da je podnio deklaraciju u skladu sa tačkom DTO.GEN.115:

(1) za vazduhoplove:

(a) teorijska obuka za LAPL(A) i PPL(A);

(b) letачka obuka za LAPL(A) i PPL(A);

(c) obuka za ovlašćenja za klasu SEP-a (kopno), SEP-a (more) i TMG-a;

(d) obuka za dodatna ovlašćenja: letenje noću, akrobatsko letenje, letenje u planinskom području, vuču jedrilica i reklamnih natpisa;

(2) za helikoptere:

(a) teorijska obuka za LAPL(H) i PPL(H);

(b) letačka obuka za LAPL(H), PPL(H);

(c) obuka za ovlašćenje za tip jednomotornih helikoptera za koje maksimalna sertifikovana konfiguracija sjedišta ne prelazi pet;

(d) obuka za ovlašćenja za letenje noću;

(3) za jedrilice:

(a) teorijska obuka za LAPL(S) i SPL;

(b) letačka obuka za LAPL(S) i SPL;

(c) obuka za proširenje prava na TMG u skladu sa tačkom FCL.135.S;

(d) obuka za dodatne vrste starta u skladu sa tačkom FCL.130.S;

(e) obuka za dobijanje dodatnih ovlašćenja: akrobatsko letenje, vuča jedrilica i letenje jedrilicom u oblacima;

(f) obuka za ovlašćenja instruktora letenja FI(S);

(g) obuka za osvježavanje znanja za FI(S).

(4) za balone:

(a) teorijska obuka za LAPL(B) i BPL;

(b) letačka obuka za LAPL(B) i BPL;

(c) obuka za proširenje klase u skladu sa tačkom FCL.135.B;

(d) obuka za proširenje klase ili grupe u skladu sa tačkom FCL.225.B;

(e) obuka za za dobijanje proširenja za let vezanih balona u skladu sa tačkom FCL.130.B;

(f) obuka za dobijanje ovlašćenja za letenje noću;

(g) obuka za dobijanje ovlašćenja instruktora letenja FI(B);

(h) seminar osvježavanja znanja za FI(B);

(b) DTO ima ovlašćenje da sprovodi i obuku za ispitivače iz tačaka FCL.1015(a) i FCL.1025(b)(2) Aneksa I (Dio-FCL) za FE(S), FIE(S), FE(B) i FIE(B), pod uslovom da je podnio deklaraciju u skladu sa tačkom DTO.GEN.115 i da je nadležni organ odobrio program obuke u skladu sa tačkom DTO.GEN.230(c).

DTO.GEN.115 Deklaracija

(a) Organizacija koja namjerava da obezbijedi takvu obuku iz tačke DTO.GEN.110 prije pružanja bilo koje vrste obuke podnosi deklaraciju nadležnom organu. Deklaracija sadrži najmanje sljedeće podatke:

(1) naziv DTO-a;

- (2) kontakt podatke sjedišta DTO-a i, ukoliko je primjenjivo, kontakt podatke aerodroma i operativnih mjesta DTO-a;
 - (3) imena i kontakt podatke sljedećih lica:
 - (i) predstavnika DTO-a;
 - (ii) šefa obuke DTO-a; i
 - (iii) svih zamjenika šefa obuke, ukoliko se to zahtijeva tačkom DTO.GEN.250(b)(1);
 - (4) vrstu obuke, kako je navedeno u tački DTO.GEN.110, koja se sprovodi na svakom aerodromu i/ili operativnom mjestu;
 - (5) spisak svih vazduhoplova i FSTD-a koji će se koristiti za obuku, ukoliko je primjenjivo;
 - (6) datum planiranog početka obuke;
 - (7) izjavu kojom se potvrđuje da je DTO izradio politiku sigurnosti i da će primjenjivati tu politiku tokom svih aktivnosti obuke koje su obuhvaćene deklaracijom, u skladu sa tačkom DTO.GEN.210(a)(1)(ii);
 - (8) izjavu kojom se potvrđuje da je DTO usklađena i da će tokom svih aktivnosti obuke koje su obuhvaćene deklaracijom nastaviti da bude usklađena sa osnovnim zahtjevima navedenim u Aneksu III Uredbe (EZ) br. 216/2008 i sa zahtjevima Aneksa I (Dio-FCL) i Aneksa VIII (Dio-DTO) ove Uredbe.
- (b) Ova deklaracija i sve naknadne izmjene iste vrše se korišćenjem obrasca koji je sadržan u Dodatku 1.
- (c) DTO nadležnom organu uz deklaraciju podnosi i program ili programe obuke, koje koristi ili namjerava da koristi za pružanje obuke, kao i zahtjev za odobrenje jednog ili više programa obuke ako se to odobrenje zahtijeva u skladu sa tačkom DTO.GEN.230(c).
- (d) Odstupanjem od tačke (c) organizacija koja posjeduje odobrenje koje je izdato u skladu sa Poddijelom ATO Aneksa VII (Dio-ORA) može, uz deklaraciju, da preda samo uvjerenja već odobrenog jednog ili više priručnika za obuku.

DTO.GEN.116 Obavještenje o izmjenama i prestanku aktivnosti obuke

DTO bez nepotrebnog odlaganja obavještava nadležni organ o sljedećem:

- (a) svim izmjenama informacija koje su obuhvaćene deklaracijom iz tačke DTO.GEN.115(a) i jednog ili više programa obuke ili jednog ili više odobrenog priručnika iz tačke DTO.GEN.115(c) i (d);
- (b) prestanku nekih ili svih aktivnosti obuke koje su obuhvaćene deklaracijom.

DTO.GEN.135 Prestanak prava za pružanje obuke

DTO više neće imati pravo da pruža neke djelove ili cjelokupnu obuku navedene u deklaraciji na osnovu te deklaracije, ukoliko se dogodi sljedeće:

- (a) DTO je obavijestio nadležni organ o prestanku nekih ili svih aktivnosti obuke koje obuhvata deklaracija u skladu sa tačkom DTO.GEN.116(b);
- (b) DTO nije pružio obuku više od 36 uzastopnih mjeseci.

DTO.GEN.140 Pristup

U svrhu utvrđivanja da li DTO postupa u skladu sa svojom deklaracijom, DTO je dužan da u svakom trenutku omogući pristup svim objektima, vazduhoplovima, dokumentima,

evidenciji, podacima, procedurama ili bilo kojem drugom materijalu koji je relevantan za njegove aktivnosti obuke obuhvaćene deklaracijom, bilo kojem licu ovlaštenom od strane nadležnog organa.

DTO.GEN.150. Nalazi

Nakon što je nadležni organ dostavio nalaz DTO-u u skladu sa tačkom ARA.GEN.350(da)(1), DTO u roku koji je odredio nadležni organ preduzima sljedeće korake:

- (a) identifikuje osnovni uzrok neusklađenosti;
- (b) preduzima potrebne korektivne akcije za prekid neusklađenosti i, gdje je relevantno, otklanja njihove posljedice;
- (c) obavještava nadležni organ o korektivnim akcijama koje je preduzeo.

DTO.GEN.155 Reakcija na sigurnosni problem

Kao reakciju na sigurnosni problem, DTO implementira:

- (a) mjere sigurnosti koje zahtijeva nadležni organ u skladu sa tačkom ARA.GEN.135(c);
- (b) relevantne obavezne sigurnosne informacije koje je izdala Agencija, uključujući naloge o plovidbenosti.

DTO.GEN.210 Zahtjevi za osoblje

(a) DTO imenuje:

(1) predstavnika koji je odgovoran i propisno ovlašten u najmanjoj mjeri za sljedeće:

- (i) obezbjeđivanje usklađenosti DTO-a i njegovih aktivnosti s primjenjivim zahtjevima i njegovom deklaracijom;
- (ii) izradu i uspostavljanje politike sigurnosti kojom se obezbjeđuje da se aktivnosti DTO-a sprovedu na siguran način, obezbjeđivanje da se DTO pridržava te politike sigurnosti i preduzima potrebne mjere za postizanje ciljeva te politike sigurnosti;
- (iii) promovisanje sigurnosti u okviru DTO-a;
- (iv) obezbjeđivanje raspoloživosti dovoljnih resursa u okviru DTO-a kako bi aktivnosti iz tačaka (i), (ii) i (iii) mogle da budu sprovedene na efektivan način.

(2) šef obuke koji je odgovoran i kvalifikovan u najmanjoj mjeri za sljedeće:

- (i) da je pružena obuka usklađena sa zahtjevima iz Aneksa I (Dio-FCL) i sa programom obuke DTO-a;
- (ii) zadovoljavajuću integraciju letačke obuke na vazduhoplovima ili uređajima za simuliranje letenja (FSTD) i teorijske obuke;
- (iii) nadzor napretka učenika;
- (iv) u slučaju iz tačke DTO.GEN.250(b) za nadzor jednog ili više zamjenika šefa obuke;

(b) DTO može da imenuje jedno lice i kao svog predstavnika i kao šefa obuke.

(c) DTO ne smije da imenuje lice kao svog predstavnika ili šefa obuke ukoliko postoje objektivne indikacije da se tom licu ne može povjeriti obavljanje poslova navedenih u tački (a) na način kojim se štiti i unapređuje sigurnost vazdušnog saobraćaja. Takvom objektivnom indikacijom smatra se činjenica da je na lice u posljednje tri godine primijenjena mjera izvršenja u skladu sa

tačkom ARA.GEN.355, osim ako to lice ne demonstrira da nalaz na osnovu kojeg je preduzeta ta mjera zbog svoje prirode, nivoa ili uticaja na sigurnost vazdušnog saobraćaja nije takav da ukazuje na to da se tom licu ne može povjeriti obavljanje tih poslova na taj način.

- (d) DTO obezbjeđuje da instruktori za teorijsku obuku posjeduju jednu od sljedećih kvalifikacija:
 - (1) praktično iskustvo u vazduhoplovstvu u oblastima koje su relevantne za pruženu obuku i da imaju završen kurs iz tehnika za pružanje obuke;
 - (2) prethodno iskustvo prilikom pružanja teorijske obuke i odgovarajuće teorijsko iskustvo iz predmeta za koji će pružati teorijsku obuku.
- (e) Instruktori letenja i instruktori obuke na simulatoru letenja moraju da posjeduju kvalifikacije koje se zahtijevaju u skladu sa Aneksom I (Dio-FCL) za vrstu obuke koju pružaju.

DTO.GEN.215 Zahtjevi kapaciteta

DTO mora imati kapacitete kojima se omogućava obavljanje i upravljanje svim njegovim aktivnostima u skladu sa osnovnim zahtjevima iz Aneksa III Uredbe (EZ) br. 216/2008 i zahtjevima iz ovog Aneksa (Dio-DTO).

DTO.GEN.220 Vođenje evidencije

- (a) DTO za svakog pojedinačnog učenika čuva sljedeću evidenciju tokom trajanja kursa i tri godine nakon završetka posljednjeg dijela obuke:
 - (1) detalje o obuci na zemlji, letačkoj obuci i na uređajima za obuku za simuliranje letenja;
 - (2) informacije o individualnom napretku;
 - (3) informacije o dozvolama i povezanim ovlašćenjima koji su relevantni za pruženu obuku, uključujući datume isteka ovlašćenja i ljekarskih uvjerenja.
- (b) DTO čuva izvještaj o godišnjem internom pregledu i izvještaj o aktivnostima iz tačaka DTO.GEN.270(a) i (b) kako je već istaknuto tri godine od datuma uspostavljanja tih izvještaja od strane DTO-a.
- (c) DTO čuva svoj program obuke tri godine od datuma kada je pružio posljednji kurs obuke u skladu sa tim programom.
- (d) DTO, u skladu sa važećim pravom o zaštiti ličnih podataka, čuva evidenciju iz tačke (a) na način kojim se obezbjeđuje zaštita odgovarajućim sredstvima i protokolima i preduzimaju odgovarajuće mjere za ograničavanje pristupa toj evidenciji na lica koja opravdano imaju ovlašćenje za pristupanje istima.

DTO.GEN.230 Program obuke DTO-a

- (a) DTO uspostavlja program obuke za svaku obuku navedenu u tački DTO.GEN.110 koju pruža DTO.
- (b) Programi obuke moraju biti usklađeni sa zahtjevima Aneksa I (Dio-FCL).
- (c) DTO ima ovlašćenje da pruža obuku iz tačke DTO.GEN.110(b) samo ako je njegov program za tu obuku, kao i sve izmjene istog, izdao nadležni organ, po podnošenju zahtjeva od strane DTO-a, uz odobrenje kojim se potvrđuje da su program obuke i bilo koje izmjene usklađene sa zahtjevima Aneksa I (Dio-FCL), u skladu sa tačkom ARA.DTO.110. DTO podnosi zahtjev za to odobrenje podnošenjem svoje deklaracije u skladu sa tačkom DTO.GEN.115.

(d) Tačka (c) se ne primjenjuje na organizaciju koja takođe posjeduje i odobrenje izdato u skladu sa Poddijelom ATO Aneksa VII (Dio-ORA) koje uključuje privilegije za tu obuku.

DTO.GEN.240 Vazduhoplovi za obuku i FSTD-i

- (a) DTO koristi adekvatnu flotu vazduhoplova za obuku ili FSTD-a koji odgovaraju obuci koju pruža.
- (b) DTO uspostavlja i ažurira spisak svih vazduhoplova, uključujući njihove registarske oznake, koji se koriste za obuku koju pruža.

DTO.GEN.250 Aerodromi i operativna mjesta

(a) Kada pruža letačku obuku na vazduhoplovu, DTO koristi samo aerodrome ili operativna mjesta koja imaju odgovarajuće objekte i karakteristike kako bi se dozvolila obuka relevantnih manevara, uzimajući u obzir pruženu obuku i kategoriju i vrstu vazduhoplova koji se koriste.

(b) Ukoliko DTO koristi više od jednog aerodroma za pružanje bilo koje obuke navedene u tački DTO.GEN.110(a)(1) i (2), DTO je dužan da:

- (1) za svaki dodatni aerodrom odredi zamjenika šefa obuke koji je odgovoran za poslove iz tačke DTO.GEN.210(a)(2)(i) do (iii) na tom aerodromu; i
- (2) obezbijediti raspoloživost dovoljnih resursa za sigurno izvođenje operacija na svim aerodromima, u skladu sa zahtjevima iz ovog Aneksa (Dio-DTO).

DTO.GEN.260 Teorijska obuka

- (a) Prilikom pružanja teorijske obuke DTO može da se koristi pružanjem obuke na licu mjesta ili učenjem na daljinu.
- (b) DTO prati i bilježi napredak svakog učenika koji pohađa teorijsku obuku.

DTO.GEN.270 Godišnji interni pregled i godišnji izvještaj o aktivnostima

DTO preduzima sljedeće korake:

- (a) sprovodi godišnji interni pregled poslova i odgovornosti koje su navedene u tački DTO.GEN.210 i sačinjava izvještaj o tom pregledu;
 - (b) sačinjava godišnji izvještaj o aktivnostima;
 - (c) dostavlja izvještaj o godišnjem internom pregledu i godišnji izvještaj o aktivnostima nadležnom organu do datuma koji je odredio nadležni organ.
-

Dodatak I Aneksu VIII (Dio-DTO)

DEKLARACIJA

u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 1178/2011

- Inicijalna deklaracija
- Obavještenje o izmjenama⁽¹⁾ – referentni broj DTO-a

1.	Deklarisana organizacija za obuku (DTO) Naziv:
2.	Mjesto(a) poslovanja Kontakt podaci (adresa, telefon, adresa e-pošte) sjedišta DTO-a:
3.	Osoblje Ime i kontakt podaci (adresa, telefon, adresa e-pošte) predstavnika DTO-a: Ime i kontakt podaci (adresa, telefon, adresa e-pošte) šefa obuke DTO-a i, ukoliko je primjenjivo, jednog ili više zamjenika šefa obuke
4.	Oblast primjene obuke Spisak cjelokupne obuke koja se pruža: Spisak svih programa obuke koji se koriste za pružanje obuke (dokumente treba priložiti ovoj deklaraciji) ili, u slučaju iz tačke DTO.GEN.230(d) Aneksa VIII (Dio-DTO) Uredbe (EU) br. 1178/2011, pozivanja na sve odobrene priručnike za obuku koji se koriste za pružanje obuke
5.	Vazduhoplovi za obuku i FSTD-i Spisak vazduhoplova koji se koriste za obuku: Spisak kvalifikovanih FSTD-a koji se koriste za obuku (ukoliko je primjenljivo, uključujući slovni kod kako je navedeno na sertifikatu kvalifikacije):
6.	Aerodrom(i) i operativno(a) mjesto(a) Kontakt podaci (adresa, telefon, adresa e-pošte) svih aerodroma i operativnih mjesta koje koristi DTO za pružanje obuke:
7.	Datum planiranog početka obuke:
8.	Zahtjev za odobrenje kurseva standardizacije za ispitivače i seminara osvježavanja znanja (ukoliko je primjenljivo) <input type="checkbox"/> DTO ovim putem podnosi zahtjev za odobrenje prethodno navedenog(ih) programa obuke za kurseve za ispitivače za jedrilice ili balone u skladu sa tačkama DTO.GEN.110(b) i DTO.GEN.230(c) Aneksa VIII (Dio-DTO) Uredbe (EU) br. 1178/2011
9.	Izjave

DTO je izradio politiku sigurnosti u skladu sa Aneksom VIII (Dio-DTO) Uredbe (EU) br. 1178/2011, a posebno u skladu sa tačkom DTO.GEN.210(a)(1)(ii), i primjenjivaće tu politiku tokom svih aktivnosti obuke koje su obuhvaćene deklaracijom.

DTO je usklađen i nastaviće da bude, tokom svih aktivnosti obuke koje su obuhvaćene deklaracijom, usklađen sa bitnim zahtjevima navedenim u Aneksu III Uredbe (EZ) br. 216/2008 i sa zahtjevima iz Aneksa I (Dio-FCL) i Aneksa VIII (Dio-DTO) Uredbe (EU) br. 1178/2011.

Potvrđujemo da su sve informacije u ovoj deklaraciji, uključujući i njene anekse (ukoliko je primjenljivo), potpune i tačne.

Ime, datum i potpis predstavnika DTO-a

Ime, datum i potpis šefa obuke DTO-a

⁽¹⁾U slučaju izmjena treba ispuniti samo tačku 1 i polja sa izmjenama.”
